



SEPEDI
GRADE R – BOOK 3
TERM 3
ISBN 978-1-4315-0716-0
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
15th Edition



Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Mphato wa

R



E boeleditšwe
ebile e sepelelana
le CAPS

Leina:



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



SEPEDI

Puku ya

3

Kotara ya 3



Mdi Angie Motshekga,
Tona ya
Thuto ya Motheo



Ngk. Reginah Mhaule,
Motlatša-Tona ya
Thuto ya Motheo

Dipukutšhomo tša Rainbow tša ngwaga wa mathomo wa Mphato wa R ke maano a Kgoro ya Thuto ya Motheo a go kgonafatša mošomo wa sekolo wa bana ba Afrika-Borwa. Dinyakišišo di bontšha gore ngwaga wo mongwe le wo mongwe wo bana ba ikhwetšago ba dira ditiro tše di ba fago mafolofolo pele ga Mphato wa 1, ba dira bokaone dithutong tša bona mengwaga ye e latelago - dithutong tša bona tša praemari le tša sekontari. Ke ka lebaka leo go lebelelwago kudu dithuto tša Mphato wa R.

Lenaneothuto la Kgato ya Mathomo le nyaka gore barutwana ba Mphato wa R ba fiwe sebaka sa go tšwetša pele bokgoni bja pele ba ka bala le pele ba ka ngwala gammogo le bokgoni bja tša mmetse, ba tla swanela go hwetša motheo wo o tiilego wa tša thuto gore ba kgone go kwešiša bokaone ge ba ithuta tša Mphato wa 1 le go ya pele.

Ka lebaka leo dipukutšhomo tša Mphato wa R di lebišitšwe go ruta bana le go tšweletša pele mabokgoni a, le dikgopolo tše bohlokwa tša mathomo tše ba di nyakago go aga motheo wa go tla wa go ithuta. Di fa bana sebaka sa go tšwela pele le go ithuta mabokgoni ao a tla ba lokišetšago thuto ya semmušo.

Pele bana ba ithuta go bala ba swanela go ithuta go swara pene le puku le go phetlolla matlakala a yona le go kwešiša gore dipuku di šoma bjang. Ba swanela go kwešiša tswalano magare ga mantšu le diswantšho tše di lego ka pukung le go lemoga gore mantšu mo letlakaleng a agiwa ke medumo gomme a na le tlhalošo. Ka wona mokgwa woo pele bana ba ithuta go ngwala ba swanela ke go tšwetša pele nyalano ya tšhišinyego ya dikwi go ithuta go agega ga dibopego gomme ba tšwela pele ka go hlama maletere. A ke ona mabokgoni a nnete ao dipukutšhomo tše di lebišitšego go a tšwetša pele.

Re a tseba gore bana ka moka ga ba ithute ka lebelo la go swana. Dipukutšhomo tša Mphato wa R di kgontšha barutiši go lebelela lebelo leo ngwana yo mongwe le yo mongwe a ithutago ka lona ge go kgonagala; go boela morago, gape ge go kgonagala ba ya pele ka mo pukung go ya ka bokgoni bja ngwana yo mongwe le yo mongwe. Gape mešongwana ye e tla thuša barutiši go lemoga mathata ao bana ba ka bago le ona ge ba ithuta gore a tle a hlokomelwe pele ngwana a thoma ka dithuto tša semmušo.

Dipukutšhomo tše di kopantšha go ruta tsebotlhaka le go ruta mmetse le mabokgoni a bophelo e le karolo ya merero ye 20 ka go šomiša go bapala le go šomiša mekgwa ya go dira gore barutwana ba bannyane ba be le kgahlego le sedlwa go ithuta. Re hutsa gore barutwana ba gago ba tla ipshina ka go šomiša mešongwana ye e lego ka go dipukutšhomo tše, ge ba dutše ba gola ba bile ba ithuta, le gore wena bjalo ka morutiši wa bona o tla thaba le bona.

Go bapala mmogo



Go bapala ka maraga go bose!



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



SCAN HERE
or visit [OMO.CO.ZA](https://omo.co.za)
for fun activities in
the OMO Messy
Play Zone.



Mphato
Wa

R

DI KOPANTŠWE

- Leleme la gae
- Mmetse
- Mabokgoni a bophelo




1	Dinamelwa	2
2	Mešomo ye batho ba e dirago	10
3	Meetse	20
4	Polaseng	30
5	Tikologo ye e hlwekilego	42

SEPEDI

Puku ya

3


Kotara ya 3



Dinamelwa



Ahlaahla seswantšho.





MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwe



Ahlaahla maswao a tsela.

Kotara ya 3 – Beke ya 1-5





Bolediša seswantšho o be o thale go laetša gore go tlo diragalang ka morago.




A large empty rectangular box with a dotted border, intended for a drawing or story related to the sequence of images above.



Theeletša le go raretša modumo wa mathomo mo mantšung.

n



noka



nose



noga



nare



namane



nalete



Leina laka ke:






Bitša modumo o be o gatišetše.

n




noga





Balela o be o laetše ka go malaf atša gore ke dinamelwa tše kae.



5						
4						
3						
2						
1						
						



1.6



Thala lehlakori le lengwe la seketswana.



Leina laka ke:

MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwe di



Mešomo yeo batho ba e dirago

Kotara ya 3- Beke ya 1-5



Ahlaahla seswantšho.








Nyalanya seswantšho sa mathomo le sedirišwa sa maleba. Raretša sedirišwa.

Kotara ya 3 – Beke ya 1-5





Hlopha, mamaretša dimamaretšwa, o be o bale dilo.


Maphelo	Dijo	Dinamelwa





Theeletša le go raretša modumo mo mantšung.

b



bupi



bogobe



bana



borotho



bala



bofa






Leina laka ke:



Bitša modumo o be
o gatišetše.



bolao






2.5



Balela, thala dilo go fihlela ka 6 o be o gatišetše nomoro ya 6.

Kotara ya 3 – Beke ya 1-5



2.6



Leina laka ke:



Phaphatha diatla go tšweletša dinoko tša mantšu.



ngaka

nga	ka
-----	----



molemi

mo	le	mi
----	----	----



mooki

mo	o	ki
----	---	----



moagi

mo	a	gi
----	---	----



moruti

mo	ru	ti
----	----	----



Bitša o be o gatišetše modumo wa mathomo. Raretša seswantšho seo se thomago ka modumo woo o sa swanego le ye mengwe.

s



sekero



sekepe



leswika

a



apola



bupi



anega

t



seboko



tau



tamati

i



pitsi



leeba



pitša

p



pere















pudi



tafola

Katološa paterone.



Ahlaahla seswantšho.








Theeletša le go raretša modumo mo mantšung.


m



mae



mafela



mahlo



mafofa



molomo



mangina






Leina laka ke:



Bitša modumo ,o gatišetše , o be o
raretše modumo.

m




mohlare

n

m

m

u







Gatšetša le go malafatša hlapinaledi ka bohubeu, tolofini ka talalerata.





Ahlaahla seswantšho, o mamaretše dimamaretšwa tša ka meetseng.





Thuša moruthi go latela dinomoro gore a hwetše letlotlo.

Kotara ya 3 – Beke ya 1-5





Bala o be o swaye lepokisi leo le nago le dilo tše nnyane.

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐



Theeletša le go raretša modumo mo mantšung.

k




koloji



kamela



kubu



kolobe




Leina laka ke:



Bitša modumo o be o gatišetše.

k



katse

k

k

b


h

k



Ahlaahla seswantšho

Kotara ya 3 – Beke ya 6–10





Šomiša dimamaretšwa tša gago go feleletša patrone.





Ahlaahla.

dienywa le merogo

dinawa	namune	apola	khabetšhe
dierekisi	panana	sepinīše	diterebe
phaeneapole	pšere	letapola	kherote
lehea	lefodi	phopho	perekisi

4.2



Mamaretša dimamaretšwa tša dienywa le merogo ka dikgobeng tša maleba.







seenywa	merogo

4.3



Malafatša diboego tše 7, o be o gatišetše 7.

Kotara ya 3 – Beke ya 6–10







Balela, thala marothorotho a go lekana le nomoro o be o gatisetše.




4



7




5



6







Ahlaahla seswantšho.







Raretša ditšweletšwa tšeo re di hwetšago go tšwa go diphoofolo.







A re hlakanye re be re ngwale karabo.





le





3



le



le



le



Leina laka ke:



Theeletša le go raretša modumo mo mantšung.

e



epa




leleme



sekepe

10

lesome



10









Bitša modumo o gatišetše, o be
o raretše.


e



emere



Ahlaahla seswantšho.





Leina laka ke:




Hlopha, o mamaretše dimamaretšwa dits'helong tša maleba.

Kotara ya 3 – Beke ya 6–10



Galase



Pampiri







Polasetiki





Gatišetša, balela o be o malafatše nomoro ya maleba ya dilo.






Theeletša le go raretša modumo mo mantšung.



oli



onto



opela



noga



otlela





noka




Leina laka ke:



Bitša modumo o be o gatišetše.



molomo





A re hlakanye re be re ngwale karabo.


Kotara ya 3 – Beke ya 6–10




le



2




le




le



le




le





Ahlaahla o be o malafatše.





Latela marungwana go ngwala 8.



Ripa o be o nyalanye.





1




2




3




4




5




6



7



8



a



apola

n



noga

p



pitsi

m



mohlare

o



oli

d



dieta

t



tau

s









sekero

5.9



Thala lerungwana la maleba go feleletša khoutu.





Disegwa




Papadi ya go kgona go gopola:

Hlakahlakanya dikarata gomme o di bee godimo ga tafola ka go di ribega. Bula dikarata tše pedi ka nako e tee. Ge di swana le tša gago di beele ka thoko. Bogelang gore ke mang a ka fetšago go pakolla dikarata pele. Ka morago o šomiše dikarata tša gago tša go kgona go gopola gomme o bapale papadi ya go phamolelana le mogwera wa gago.



Go latelanya dikarata:

Sega dikarata tše gomme o di bee ka tatelano ya maleba ka morago o bolele kanegelo ka ga seo se diregago go tatelano ye nngwe le ye nngwe.



Go bala puku:

Latela ditaelo gomme o dire puku ka disegwa tše.

Eya le yona gae gomme o e balele bagwera ba gago le balapa.



DISEGWA TŠA KA



A re direng

Sega letlakala mo go mothladi wa marontho kua godimo, ka morago o mamaretše letlakala leo mafelelong a puku gore o dire kanapa. Bea disegwa tša gago ka gare ga kanapa ye gore di se ke tša timela.


MAMARETŠA MO

MAMARETŠA MO

MAMARETŠA MO

MAMARETŠA MO







Diphoofolo di nyaka go ja
dibjalo.

4



Ditamati di gola ka pela
ebile di butšwa ka pela.

5



Re na le merogo ye mentši yeo
re e rekišago kua mmarakeng.

8



Re bjala peu

Phuki le Tumišo ba šoma ka
tšhengwaneng ya merogo ka
mehla.

1



Ke tlile go ja tamati ka dijo
tša letena.

6



Phuki o nošetša dibjalo.

3

Re tla ba le ditamati tše re di
jago e sego kgale.




2



Batho ka moka ba tlile go tlo
bona tšhengwana.

7







Sara o swanetše go robala.
O fiša kudu.

4



Sara o swerwe ke mabora.
O na le dišo tše ntši.

5



Sara o fodile. A ka boela
sekolong. Bjale a ka bapala le
bagwera ba gagwe.

8



Go ya ngakeng



1



Sara o ngakeng. Ngaka e
re Sara a dule gae.

6



Sara o a fiša. O lwala kudu moo
a ka se kgonego go
ya sekolong.

3



Sara o ikwa a lwala kudu moo
a bilego a ka se kgone go ja
difi hlolo.


2




Sara o nwa dihlare tša gagwe.

7

STICKERS




3



12










13






31





33




13









23



24



25

